

EASTCODE d.o.o. Banja Luka
Bulevar Desanke Maksimović 10.

OPIS PROIZVODA

ecFisko (ESIR)

april 2025.

SADRŽAJ

1.	Uvod	3
2.	Moduli aplikacije ecFisko	3
3.	Pokretanje aplikacije	4
4.	Glavna: Početna stranica – glavni ekran	4
4.1.	POS PRODAJA	4
4.2.	STOP (Ugasi servis)	5
4.3.	U PDV sistemu	5
4.4.	PARAMETRI 1	5
4.5.	PARAMETRI INP	5
4.6.	MOD RADA	5
4.7.	IZBOR ŠTAMPAČA I PODEŠAVANJE RADA ŠTAMPAČA	6
4.8.	STANDARDNI IZVJEŠTAJI	6
4.9.	Provjeri status PRF	6
4.10.	FISKALIZUJ	6
4.11.	EKRAN PRIKAZA PORUKA	7
4.12.	PRIKAZ ELEMENATA POSLJEDNJEG FISKALNOG RAČUNA	7
5.	POS	8
5.1.	POS (Prodaja)	9
5.2.	TRANSAKCIJE - Unos i pregled računa	9
5.2.1.	Unos novog računa	9
5.2.2.	Unos vrste plaćanja	11
5.2.3.	Unos avansa	12
5.2.4.	Unos stavki računa	12
5.2.5.	Pregled unesenih računa	13
5.3.	KUPCI -unos i ažuriranje	14
5.4.	KASIRI - unos i ažuriranje	14
5.5.	ARTIKLI	15
5.6.	MJESTA - unos i ažuriranje	15
5.7.	FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI	16
6.	ESIR podešavanje lokal hardvera	16
7.	ESIR Podešavanje	17
8.	(Odgovor) Response	17
9.	O programu	18

1. Uvod

Ovaj dokument sadrži opis softverskog proizvoda **ecFisko** (Elektronski sistem izdavanja računa – ESIR).

Ovaj softver koristi Windows OS (ver. 10+) sa .net 8 podrškom i za upotrebu je neophodno da korisnik ima obezbeđene pristupne parametre za jedan od procesora fiskalnih sistema (LPFR, VPFR). Pored ovoga ecFisko podržava i Razvojni PRF (licenca BE Z4MLPDQL - EastCode d.o.o.)

Za uspešno i ispravno korišćenje rješenja neophodno je pored razumijevanja karakteristika aplikacije da korisnik bude upoznat i sa odgovarajućim propisima i zakonima koji regulišu ovu oblast.

2. Moduli aplikacije ecFisko

ecFisko ESIR je elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa i glavne funkcije su:

Izdavanje (fiskalizacija i štampanje) svih vrsta računa

Pregled prethodno izdatih fiskalnih računa

Izvještaji o prometu

Administracija baze artikala

Administracija baze kupaca


Rad sa ERP eksternim softverima putem Web API korisničkog servisa

Za potrebe fiskalizacije ESIR komunicira sa LPFR-om (putem HTTP protokola) odnosno VPFR-om (putem HTTPS protokola).

3. Pokretanje aplikacije

Aplikacija se pokreće u Windows operativnom sistemu pokretanjem izvršnog fajla ecFisko.exe direktno ili preko prečice.

Glavni ekran se pojavljuje nakon pokretanja aplikacije i prikazan na sljedećoj slici:



Na vrhu ekrana se nalaze prečice ka glavnim dijelovima aplikacije:

4. Glavna: Početna stranica – glavni ekran

Glavni ekran (tab Glavna) sadrži podešavanja aplikacije i pregled poz sljednje ESIR transakcije.

S obzirom da ecFisko ima funkcionalnosti koje pokrivaju i rad sa običnom kasom POS ali rad sa ERP eksternim softverima putem Web API korisničkog servisa ovaj glavni ekran služi za obe svrhe na način da korisnik ERP API upita može podešaviti ecFisko i ujedno pratiti posljednju izvršenu transakciju pokrenutu iz ERP-a kroz ecFisko. Isto tako i korisnik POS aplikacija (ecFisko POS modul – POS ekran) preko ovog glavnog ecFisko erana može vršiti podešavanja i pregled posljednje transakcije.

4.1. POS PRODAJA

klikom na dugme **POS PRODAJA** možete otvoriti POS prodaju eksterno u pretraživaču – zbog preglednosti i lakšeg rada u POS kasi u odnosu na POS ekran:

4.2. STOP (Ugasi servis)

Klikom na ovo dugme izlazi se iz programa ecFisko

STOP (Ugasi servis)

4.3. U PDV sistemu

da li je korisnik u PDV sistemu ili ne.

U PDV Sistemu

4.4. PARAMETRI 1

Stari INP **SQL Log** **SQLite** **Otključaj**

VP

Stari INP: Opcioni parametar: Olakšava komunikaciju eksternim ERP sistemima koji koriste stari sistem fiskalnih INP falova. Ne utiče ni na koji način na komunikaciju između ecFisko ESIR-a i PFR-a a koja se komunikacija odvija u skladu sa svim propisima i tehničkim uputsvima Poreske uprave RS.

SQL Log i SQLite: Dva opciona parametra koja se moraju koristiti u paru (oba uključena) u kojem slučaju će ecFisko generisati dodatni log u posebnoj dodatnoj tabeli kao izvor lakšeg pristupa logu podataka od strane eksternih ERP aplikacija.

Otključaj: Podrazumjevana vrijednost za ovaj parametar je isključeno, što znači da su onemogućeni za ažuriranje ključni osjetljivi parametri aplikacije, kako korisnik ne bi slučajno – omaškom izmjenio paramtere.

VP: Izbor vrste rada - Maloprodaja ili Veleprodaja.

4.5. PARAMETRI INP

Auto korekcija iznosa **Briši log stariji od** 6 **Inp putanja** D:\EASTCODE\Prokontik\Kasa\Star **Prodaja tip**

Auto Korekcija iznosa: Opcioni parametar samo u vezi sa korištenjem starih INP falova

Briši log stariji od : Podešavanje broja dana za čuvanje INP fajlova ako se koriste

Inp putanja: Putanja do foldera na lokalnom disku za preuzimanje INP fajlova ako se koriste

Aswer: Opcioni parametar za specifično podešavanje rada sa INP fajlovima ako se koriste

4.6. MOD RADA



Hardverski_ESIR: mod rada kada se koristi interfejs prema hardverskom ESIR-u isporučenom korisniku od strane Poreske uprave RS

Lokalni_PFR: ecFisko ESIR uspostavlja konekciju sa Lokalnim PFR-om.

Virtuelni_PFR: ecFisko ESIR uspostavlja konekciju sa Virtuelnim PFR-om.

Razvojni_PFR: ecFisko ESIR uspostavlja konekciju sa Razvojnim PFR-om i služi za testni mod rada.

Da bi modovi rada ispravno funkcionali potrebno je izvršiti podešavanja unosom u fajl **appsettings.json** potrebne parametre:


Hardverski_ESIR: url od ESIR servisa, api token, PIN od bezbjednosnog elementa

Lokalni_PFR: url od lokalnog PFR-a, api token, PIN od bezbjednosnog elementa

Virtuelni_PFR: Pored instalacije sertifikata na računaru u appsettings.json je potrebno upisati: PAK kod naziv instalisanog sertifikata

Razvojni_PFR: Pored instalacije sertifikata na računaru u appsettings.json je potrebno upisati: url od Razvojnog PFR-a, api token, PIN sertifikata

4.7. IZBOR ŠTAMPAČA I PODEŠAVANJE RADA ŠTAMPAČA



Hardver_POS: štampa na uređaju isporučenom korisniku od strane Poreske uprave RS

A4_Printer: štampa na A4 printeru

POS_Printer: Štampa na POS printeru instalisanom na računara na kojem je ecFisko ESIR

AutoPrint: Opcioni parametar. Ako je isključena opcija AutoPrint korisnik ima mogućnost da prije fiskalizacije računa pregleda i provjeri unesene podatke ili da u slučaju potrebe fiskalni račun dodatno generiše na fajl i pošalje e-mailom uz štampu na POS printeru.

PrinterA4: Izbor printera A4 instalisanog na računaru na kome se izvršava ecFisko ESIR


PrinterPOS: Izbor POS printera instalisanog na računaru na kome se izvršava ecFisko ESIR

Template POS: Izbor šablona štampe (Template) za odgovarajući POS printer

Šabloni štampe se trebaju unijeti u formi rtf fajla u glavnom folderu ecFisko pod folder TEMPLATEPOS

4.8. STANDARDNI IZVJEŠTAJI

Standardni izvještaji u zavisnosti od moda rada.



4.9. Provjeri status PRF

Zavisno od moda rada provjerava status PFR servisa i u slučaju potrebe za unos PIN-a ecFisko automatski poziva api servis za aktivaciju PIN-a.

Provjeri status PRF

4.10. FISKALIZUJ

Komanda za ručno slanje zahtjeva za fiskalizaciju računa u slučaju da je isključena opcija AutoPrint. ecFisko EESIR dozvoljava samo jedan zahtjev za fiskalizaciju po jednom računu.

FISKALIZUJ...

4.11. EKRAN PRIKAZA PORUKA

Prikaz informativnih poruka i eventualnih grešaka pri radu ecFisko. Namjenjen korisniku i ecFisko tehničkoj podršci.

```
kraj rtfpreview: 1959.3105
kraj exportpdf: 2138.642
kraj exportrtf: 3223.1823
print razvojni prije sqlite
4621.791
print local prije printed
4713.3104
print razvojni
4715.4058
```

4.12. PRIKAZ ELEMENATA POSLJEDNJEG FISKALNOG RAČUNA

Ovaj središnji dio glavnog ekrana ecFisko prikazuje sve elemente posljednjeg fiskalnog računa.

Korisnik ima mogućnost da prije fiskalizacije računa pregleda i provjeri unesene podatke.

dan a Answer

Prodaja tip Promet-Normal VP

Prodaja Refundacija Poništavanje

Kasir/Prodavac* Antonic Sladana Datum avansa

Kupac ID/JIB:

Kupac opciono:

Referentni broj:

RequestID 250406145759510_232

{
"cashier": "Antonic Sladana",
"invoiceType": 0,
"transactionType": 0,
"payment": [
 {
 "amount": 10.0,
 "paymentType": 1
 }
,
 "invoiceNumber": "85/1.1",
 "items": [
]
]
 }

Reklamni text

Broj zadnjeg računa
Z4MLPDQL-Z4MLPDQL-684

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
4401018290005
EASTCODE doo
EASTCODE doo
Bul Dejanke Maksimović 10
NOT APPLICABLE
Касир: Antonic Sladana
ЕСИР број: 85/1.1
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли
=====
Назив Цијена Кол. Укупно
40144 РУНДА TYPE С ВРЗИ ПЛАТО (A)
10,00 1 10,00

Укупан износ: 10,00
Готовина: 10,00
Примењено средстава: 10,00
разлика за поврат: 0,00
=====
Ознака Име Стапа Порез
A VAT 9,00% 0,83

Укупан износ без пореза: 9,17
Укупан износ пореза: 0,83
Укупан промет (A) 10,00

ПОР датуме: 6.4.2025. 14:57:59
ПОР број рачуна: Z4MLPDQL-Z4MLPDQL-684
Бројач рачуна: 459/684ПП

Štampan -->

5. POS

POS – PRODAJA (maloprodaja ili veleprodaja) se radi na drugom po redu ekranu POS ili klikom na dugme

POS PRODAJA (na glanom ekranu) možete otvoriti POS prodaju eksterno u pretraživaču – zbog preglednosti i lakšeg rada u POS kasi u odnosu na POS ekran:

The screenshot displays the ecFisko MP POS software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Glavna, POS, ESIR podešavanje lokal hardvera, ESIR podešavanje, (Odgovor) Response, and O programu. The main menu below shows: ecFisko, POS (Prodaja), Registri, Poreski registri, and Izvjestaji.

The primary view is the **TRANSAKCIJE** (Transactions) tab, which lists two sales entries:

	VID	Datum	Vrsta prodaje	Kupac	Ukupno KM	Primljeno KM	Referentni broj	Avans uplata datum	Kasir	Velepr... KM
224	06.04.25	Promet Prodaja	Fizičko lice	3,50					Kasir 1	
223	05.04.25	Promet Prodaja	Fizičko lice	23,00					Kasir 1	

Below the transaction list is a section titled "Kreiranje filtera" (Create filter). The main content area is divided into several sections:

- TRANSAKCIJE**: A table showing transaction details like ID, date, type, customer, amount, etc.
- KUPCI**, **KASIRI**, **ARTIKLI**, **MJESTA**, **FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI**: Navigation links for other POS modules.
- + NOVI RACUN**: A button to create a new transaction.
- Iznos KM**: A table showing payment types and amounts.
- ФИСКАЛНИ РАЧУН**: A receipt section with fiscal receipt details.
- Unos avansa**: An input table for advance payments.
- Укупан износ:** **5,70**: Total amount summary.
- Готовина:** **5,70**: Cash amount.
- Примљено средстава:** **5,70**: Received funds.

Na vrhu ekrana se nalaze prečice ka glavnim dijelovima aplikacije koji se odnose na POS prodaju:

- **POS (Prodaja)** : **Početna stranica – glavni ekran** – Transakcije, unos, fiskalizacija i štampanje računa
 - **TRANSAKCIJE** - pregled prethodno izdatih računa i unos novog računa
 - **KUPCI** - Registar kupaca (partnera), unos novog kupca i ažuriranje
 - **KASIRI** – Registar kasira, unos i ažuriranje
 - **ARTIKLI** – Registar artikala, unos i ažuriranje
 - **MJESTA** – Registar mjesta, unos i ažuriranje
 - **FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI** – unos depozita, ispis fiskalnih izvještaja
- **Registri** – unos i ažuriranje registara (šifarnika)
 - **ARTIKLI** – Registar artikala, unos i ažuriranje
 - **KUPCI** - Registar kupaca (partnera), unos novog kupca i ažuriranje
 - **KASIRI** – Registar kasira, unos i ažuriranje
 - **JEDINICE MJERE** – Registar jedinica mjera za artikle, unos i ažuriranje
 - **KATEGORIJE ARTIKALA** – Registar kategorija artikala, unos i ažuriranje
 - **MJESTA** – Registar mjesta, unos i ažuriranje
 - **DRŽAVE** – Registar država, unos i ažuriranje
- **Poreski registri** – unos i ažuriranje svih poreskih registara
 - **VRSTE PRODAJE** –
 - **VRSTE RAČUNA** –
 - **VRSTE TRANSAKCIJA** –
 - **VRSTE PLAĆANJA** –
 - **PORESKE STOPE** –
 - **KATEGORIJE PORESKIH STOPA** –
- **Izvještaji**
 - **FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI** – unos depozita, ispis fiskalnih izvještaja

5.1. POS (Prodaja)

POS (Prodaja) je glavna funkcionalnost aplikacije u okviru koje se unosi sadržaj i drugi detalji računa kao i pregled već izdatih računa.

5.2. TRANSAKCIJE - Unos i pregled računa

5.2.1. Unos novog računa

Novi račun se unosi klikom na + NOVI RAČUN

The screenshot shows the ecFisko POS (Prodaja) application interface. At the top, there is a navigation bar with links: 'ecFisko', 'POS (Prodaja)', 'Registri', 'Poreski registri', and 'Izvjestaji'. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with icons for 'TRANSAKCIJE', 'KUPCI', 'KASIRI', 'ARTIKLI', 'MJESTA', and 'FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI'. In the main content area, there is a table with columns: 'VID', 'Datum', 'Vrsta prodaje', 'Kupac', and 'Ukupno Kn'. At the bottom of the table, there is a row with values: '222', '05.04.25', 'Promet Prodaja', 'Fizičko lice', and '5,7'. A red box highlights the '+ NOVI RACUN' button located in the top left corner of the main content area.

Nakon čega se dobije ekran za unos novog računa:

The screenshot shows the 'Prodaja' (Sale) form. It includes fields for Veleprodaja (checkbox), Datum (date 05.04.25), Vrsta prodaje (dropdown Promet Prodaja), VID * (223), Kupac (dropdown Fizičko lice), ID kupca/JIB/BrDok, Opciono polje kupca, Avans uplata datum (calendar icon), Kasir * (dropdown Kasir 1), Primljeno KM, Referentni broj (dropdown YID and IBFM), Request ID (250405155441299_223), and Reklamni text ispod računa (empty text area). At the bottom are SNIMI and OTKAŽI buttons.

5.2.1.1. Veleprodaja

Na prvom polju Veleprodaja se bira da li unosi račun Veleprodajni ili maloprodajni. Podrazumjevana vrijednost je

Maloprodajni račun, odnosno Veleprodaja nije uključena: Veleprodaja. Klikom na znak može se uključiti unos

Veleprodajnog računa: i tada je znak „–“ promjenjen u kvačicu.

Zatim se uneće vrsta prodaje (podrazumjevani izbor je Promet Prodaja) a ovdje možete izabrati iz padajuće liste odgovarajuću vrstu prodaje:

The screenshot shows the 'Prodaja' (Sale) form with the Vrsta prodaje dropdown open. The options listed are: Promet Refundacija sa identifikacijom kupca, Promet Refundacija - poništavanje, Promet Prodaja sa identifikacijom kupca, Promet Prodaja - poništavanje, Predračun Prodaja, Predracun Refundacija sa identifikacijom kupca, Predracun Prodaja sa identifikacijom kupca, Obuka Refundacija sa identifikacijom kupca, and OBRIŠI. The 'Promet Prodaja' option is selected.

5.2.1.2. Kupac

se bira iz padajuće liste Kupaca iz registra kupaca.

5.2.1.3. ID kupca/JIB/BrDok

Ovdje se unosi ID Kupca, JIB ili Broj identifikacionog dokumenta kupca. Nije dozvoljeno unositi JMB Kupca

5.2.1.4. Opciono polje kupca

Nije obavezno a može se npr. Unijeti Ime i prezime kupca koji je fizičko lice ako se radi maloprodajni račun.

5.2.1.5. Avans uplata datum

Ovdje se unosi datum avansne uplate kupca ako se radi o unosu Avansnog računa.

5.2.1.6. Kasir *

Program pamti zadnjeg unesenog Kasira a može se unosom promjeniti Kasir ili unijeti drugi Kasir.

5.2.1.7. Primljeno KM

Polje za unos iznosa novca koji je kupac dao prilikom plaćanja računa.

5.2.1.8. Referentni broj

Unosi se samo kad je propisima predviđeno (za slučaj Promet RefundacijaRefundacije, Avans Prodaja – poništavanje). Ovdje kao pomoć pri unosu program nudi klikom na dugme:

- < **YID** : Broj fiskalne kase (oznaka BE – bezbjednosnog elementa) – za slučaj da se radi o Referentnom računu iz NOVOG sistema fiskalizacije. Npr. Z4MLPDQL-Z4MLPDQL- nakon kojega u nastavku je potrebno unijeti broj računa npr. Z4MLPDQL-Z4MLPDQL-559
- < **IBFM** : Broj fiskalne kase iz starog sistema fiskalizacije (uneset se na podešavanju programa) za slučaj da se radi o Referentnom računu iz STAROG sistema fiskalizacije. Npr. Z4MLPDQL-ET000012- nakon kojega u nastavku je potrebno unijeti broj računa npr. Z4MLPDQL-ET000012-1258

5.2.1.9. Request ID

Jedinstveni broj koji aplikacija automatski generiše i on je osnov identifikacije svakog pojedinačnog zahtjeva upućenog od strane aplikace (ESIR) prema PFR-u

5.2.1.10. Reklamini tekst

U polje za reklamni tekst se obavezno unosi:

- o U slučaju Avans prodaje: opis robe za koju je naplaćen avans
- o U slučaju promet-prodaje koja je nastala na osnovu avansne refundacije: Piše se tekst: „Posljednji avansni račun:“ zatim referentni broj avansne refundacije i datum avansne prodaje.

Nakon unosa svih podataka potrebno je kliknuti na dugme SNIMI



Ažuriranje unesenih podataka se može izvesti klikom na dugme olovka na listi računa:

ecFisko POS (Prodaja) Registrni Poreski registri Izvjestaji				
TRANSAKCIJE	KUPCI	KASIRI	ARTIKLI	MJESTA
+ NOVI RACUN				
	VID	Datum	Vrsta prodaje	Kupac
	223	05.04.25	Promet Prodaja	Fizičko lice
	222	05.04.25	Promet Prodaja	Fizičko lice
	221	04.04.25	Kopija Refundacija sa identifikacijom	BESTCODE d.o.o.
Kreiranje filtera				

5.2.2. Unos vrste plaćanja

Unos vrste plaćanja se može izmjeniti i dopuniti unosom Iznosa na odgovarajuću vrstu plaćanja ili sav iznos računa korisnik može prebaciti na drugu vrstu plaćanja klikom na znak



Kreiranje filtera			
ID	Vrsta plaćanja	Iznos KM	
0	Ostalo	0,00	«
1	Gotovina	23,00	«
2	Platna kartica	0,00	«
3	Ček	0,00	« Total prebac na ovu vrstu plaćanja
4	Platni promet	0,00	«
5	Vaučer	0,00	«
6	Instant plaćanje	0,00	«

5.2.3. Unos avansa

Unos iznosa avansa u slučaju da se radi o unosu računa koji je povezan sa tim avansom ili se unosi avansni račun se vrši u donjem lijevom uglu ekrana:

Unos avansa			
ID	Opis	%	Avans KM
A	VAT A	9	0,00
B	VAT B	0	0,00

5.2.4. Unos stavki računa

Unosu stavki računa se pristupa tako što se iz liste računa izabere račun za koji se žele unijeti stavke pa klik na dugme + NOVA STAVKA

ecFisko POS (Prodaja) Registrni Poreski registri Izvjestaji														
TRANSAKCIJE	KUPCI	KASIRI	ARTIKLI	MJESTA	FISKALNE KOMANDNE/IZVJEŠTAJI	VID	Datum	Vrsta prodaje	Kupac	Ukupno KM	Primljeno KM			
+ NOVI RACUN						223	05.04.25	Promet Prodaja	Fizičko lice	0,00	Kasir 1			
						222	05.04.25	Promet Prodaja	Fizičko lice	5,70	Kasir 1			
						221	04.04.25	Kopija Refundacija sa identifikacijom kupca	BESTCODE d.o.o.	2345,13	Z4MLPDQL-Z4MLPDQL-674			
								Promet Refundacija		Z4MLPDQL-				
Kreiranje filtera														
ID	Vrsta plaćanja	Iznos KM	+ NOVA STAVKA	OSVJEŽI	> FISKALIZUJ	Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Popust %	Cijena sa popustom	PDV	Ukupno KM
0	Ostalo	0,00												
1	Gotovina	0,00												
2	Platna kartica	0,00												
3	Ček	0,00												
4	Platni promet	0,00												
5	Vaučer	0,00												
6	Instant plaćanje	0,00												
Unos avansa												Ukupno sa PDV: 0,00 KM		
Kreiranje filtera														

+ NOVA STAVKA ➡ OSVJEŽI ➡ FISKALIZUJ											
Artikl	Naziv artikla	JM	Količina	Cijena	Popust %	Cijena sa popustom	PDV	Ukupno KM			
+ 10010	COCA COLA	kom	2,000	3,50	0,00	3,50	A 9%	7,00			
+ 10011	PEPSI	kom	5,000	3,20	0,00	3,20	A 9%	16,00			

Prvo se u polje Artikl unosi Šifra artikla ili naziv artikla ili dio naziva artikla ili GTIN broj. Korisnik će dinamički po unosu znakova imati filtriran prikaz artikala koji zadovoljavaju uneseni niz znakova i iz padajuće liste može izabrati traženi artikal:

Kad su unešeni svi artikli potrebno je kliknuti na dugme FISKALIZUJ
Nakon toga račun će se fiskalizovati i odštampati na u podešavanjima izabranom štampaču.

5.2.5. Pregled unesenih računa

Na istom ekranu TRANSAKCIJE gdje se unose novi računi mogu se pregledati ranije fiskalizovani računi, s tim da se takvi računi mogu samo pregledati i ne mogu mjenjati a umjesto prikaza stavki za ažuriranje ecFisko samo prikazuje žurnal računa:

ID	Vrsta plaćanja	Iznos KM
0	Ostalo	0,00
1	Gotovina	23,00
2	Plaćna kartica	0,00
3	Ček	0,00
4	Plaćni promet	0,00
5	Vaučer	0,00
6	Instant plaćanje	0,00

ФИСКАЛНИ РАЧУН

4401018290005
EASTCODE doo
EASTCODE doo
Bu1 Desanke Maksimović 10
NOT APPLICABLE
Касир: Kasir 1
ЕСИР број: 85/1.1
-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Наименование	Цијена	Кол.	Укупно
10010 COCA COLA / kom (A)	3,50	2	7,00
10011 PEPSI / kom (A)	3,20	5	16,00

Укупан износ: 23,00
Готовина: 23,00
Примјено средстава: 50,00
Разлика за поврат: 27,00

5.3. KUPCI - unos i ažuriranje

Na ovom ekranu mogu se unositi novi kupci i ažurirati postojeći:

ecFisko POS (Prodaja) Registrni Poreski registri Izvjestaji								
TRANSAKCIJE KUPCI KASIRI ARTIKLI MJESTA FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI								
+								
Par ID	Naziv partnera (kupaca)	Pravno lice	JIB	PIB	Mjesto	Adresa	Email adresa	Telefon
1	Fizičko lice		1		Banjaluka	Bul. Desanke Mak	sasa.matic@east...	
2	EASTCODE d.o.o.		4401018290005	401018290005	Banjaluka	Bul. Desanke Maksimovic 10	sasa.matic@ea...	
3	BESTCODE d.o.o.		4404327280005	404327280005	Banjaluka	Bulevar Desanke Maksimović 8	office@bestcod...	
4	Saša Matić		4M13254T9		Banjaluka	Bul. Desanke Maksimovic 10	sasa.matic@ea...	
5	Bosh GmbH				Berlin			
6	Hans Bosh				Berlin		sasa.matic@ea...	
7	Milovan							

Novi kupci se dodaju na u desnom gornjem uglu ekrana, a ažuriranje postojećih podataka se radi klikom na ikonu olovka . Nakon ažuriranja podataka potrebno je kliknuti na ikonu disketa: ili na strelicu lijevo ako se odustalo od ažuriranja.

5.4. KASIRI - unos i ažuriranje

Na ovom ekranu mogu se unositi novi kasiri i ažurirati postojeći:

ecFisko POS (Prodaja) Registrni Poreski registri Izvjestaji								
TRANSAKCIJE KUPCI KASIRI ARTIKLI MJESTA FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI								
+								
ID	Kasir			PIN				
1	Kasir 1							
2	Kasir 2							

Novi kasiri se dodaju na u desnom gornjem uglu ekrana, a ažuriranje postojećih podataka se radi klikom na ikonu olovka . Unosi se ID Kasira, Ime i prezime, PIN.

5.5. ARTIKLI

Na ovom ekranu mogu se unositi novi artikli, proizvodi i usluge i ažurirati postojeći:

ecFisko POS (Prodaja) Registrni Poreski registri Izvjestaji											
TRANSAKCIJE	KUPCI	KASIRI	ARTIKLI	MJESTA	FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI						
+											
↔ ID	Šifra ↔	Opis artikla ↔	JM ↔	↔ Cijena	PDV ↔	Barcode ↔	↔ Kol	Kategorija ↔	Mjenja cijenu ↔	Aktivan ↔	
10000	10000	AVANS	kom	45	VAT A	1111111111111	0	OSNOVNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10001	10001	AVANS	kom	3.7	VAT-EXCL		0	OSNOVNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10002	10002	TEST NOVlee	kom	3.7	ПДВ		0	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10003	10003	9999	kom	5.7	VAT A		0.6	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10004	KLOK	ssss	kom	16.76	VAT B	4444444444444	9.653	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10005	10005	jos jedan	kom	6	VAT B	88888888	5	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10007	10007	KDSJD	I	12	VAT-EXCL		0	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10008	10008	Skup artikl	kg	2345.13	VAT A		0	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10009	10009	ADAPTER TP-LINK	kom	109	VAT A		0	OSNOVNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10010	10010	COCA COLA	kom	3.5	VAT A		0	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 
10011	10011	PEPSI	kom	3.2	VAT A		25	OSNOVNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 

[↔ Kreiranje filtera](#)

5.6. MJESTA - unos i ažuriranje

Na ovom ekranu mogu se unositi nova mjesta i ažurirati postojeća:

ecFisko POS (Prodaja) Registrni Poreski registri Izvjestaji			
TRANSAKCIJE	KUPCI	KASIRI	ARTIKLI MJESTA FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI
+			
↔ ID	Naziv ↔	Poštanski broj ↔	Država ↔
1	Banjaluka	78000	BiH-Republika Srpska  
2	Čelinac	78240	BiH-Republika Srpska  
3	Sarajevo	71000	BiH-Federacija  
4	Beograd	11000	Srbija  
5	Berlin	00000	Njemačka  

[↔ Kreiranje filtera](#)

5.7. FISKALNE KOMANDE/IZVJEŠTAJI

Na ovom ekranu mogu se može unositi uplata i isplata depozita, te izvlačiti fiskalni izvještaji.

Fiskalne komande

Depozit * 0,00

+ DEPOZIT UPLATA

- DEPOZIT ISPLATA

Fiskalni izvještaji

Period: * → ⏷

Dnevni pregled stanja >>>

Peridični izvještaj >>>

Pregled po artiklima >>>

6. ESIR podešavanje lokal hardvera

Opcioni parametri. Na ovom ekranu se mogu podešavati parametri za fiskalni uređaj isporučen korisniku od strane Poreske uprave Republike.

ecFisko MP

Glavna POS ESIR podešavanje lokal hardvera ESIR podešavanje (Odgovor) Response O programu

ESIR Url Local Hardware
http://192.168.1.239:3566/

PRF Url Local Hardware
http://localhost:3566/

BE hardware
SBW66JRX

apiKey
cc4b850759b90fc88104ca11cb1fdf0a

Serijski broj hardware
WPYB002410000070

IBFM
ET000012

Email za slanje Slanje emaila
sasa.matic@eastcode.net

PIN
Enkodiran PIN
FDKIyNfZmcg= Dekodiraj PIN

AKTIVIRAJ UREDJAJ NA SERVERU
ToBase64

POVUCI LICENCU SA SERVERA

Prikaži podešavanja Hardvera

7. ESIR Podešavanje

Na ovom ekranu se unose i ažuriraju svi parametri potrebnici za komunikaciju i rad ecFisko ESIR-a:

ecFisko MP

Glavna POS ESIR podešavanje lokal hardvera ESIR podešavanje (Odgovor) Response O programu

PRFUrlVirtual
https://vsdc.sandbox.suf.poreskaupravars.org/

YID / BE Virtual
Z4MLPDQL

YID Virtual Potpis
10Do20Do

Ime sertifikata Virtual PRF
Z4ML EASTCODE doo

PIN Virtual

Enkodiraj PIN Virtual Dekodiraj PIN Virtual

Virtual token(api key)
cc4b850759b90fc88104ca11cb1fdf0a

PAK Virtual
JFYP53

PRFUrl Razvojni
http://devesdc.sandbox.suf.poreskaupravars.org:8888/d54e3df1-8bd2-4aa1-b3c4-c8c10f621ef1/

YID / BE Razvojni
Z4MLPDQL

Ime sertifikata Razvojni
Z4ML EASTCODE doo

PIN Razvojni

Enkodiraj PIN Razvojni Dekodiraj PIN Razvojni

Razvojni token(api key)
d54e3df1-8bd2-4aa1-b3c4-c8c10f621ef1

Izbor jezika
sr-Cyril-BA

8. (Odgovor) Response

Na ovom ekranu korisnik i tehnička podrška može vidjeti odgovor od PFR-a na posljednji zahtjev ESIR-a odnosno posljednjeg računa. Takođe na ovom ekranu su dugme za ažuriranje ecFisko ESIR-a na novu verziju ako je dostupna, te dugme za brisanje log baze starije od izabranog broja dana (30 i više).

ecFisko MP

Glavna POS ESIR podešavanje lokal hardvera ESIR podešavanje (Odgovor) Response O programu

Ažuriranje na novu verziju softvera ecFisko

Brisanje log baze starije od 30 dana

Odgovori:

9. O programu

Na ovom ekranu se mogu vidjeti podaci o verziji softvera, proizvođaču i ESIR broju.

